

CABROULÈS, n. de l. Cabrollès (Alpes-Maritimes).

CABROULET (rom. *cabrolet*), s. m. Chevriillard, petit chevreuil. R. *cabrou*.

CABROULETO, s. f. Petite chevrette, femelle de chevreuil. R. *cabrolo*.

CABROULHO, CRABOULHO (rom. b. lat. *Cabrolia, Crabola*), n. de l. La Cabrouille, La Crabouille, noms de quartiers, en Périgord, v. *Chabrouliè*. R. *Cabròu*.

CABROULIÈ (chasseur de chevreuils ?), n. p. Cabrolier, nom de fam. mérid. R. *cabrou*.

CABROUN, CABROU (l.), **CHABROU** (lim.), (rom. *cabron*), s. m. Chevroton, peau de chevreau, v. *pèu*; chevron, v. *cabrioun* plus usité. R. *cabro*.

Cabrouna, cabrounado, v. cabriouna, cabriounado.

CABROUNEJA, v. n. Vagabonder, rôder, flâner, v. *garlandeja*. R. *cabroun*.

CABROUNEJARE, AIRO, s. et adj. Rôdeur, flâneur, euse, v. *barrulaire*. R. *cabrouneja*.

CABROUNET, s. m. Petit chevron, v. *travoun*. R. *cabroun*.

CABROUNIÈ, CHABROUNIÈ (lim.), **IERO, IÈIRO**, adj. Qui a rapport aux chevrons, v. *tèulissiè*.

Gàrri cabrouniè, rat chabrouniè (lim.), gros rat qui habite sous les toits, entre les chevrons. R. *cabroun*.

CABROUTA, CRABOUTA (g.), **CHABROUTEA** (a.), v. n. Chevroter, mettre bas des chevreaux, v. *cabrida*.

Cabrote, otes, oto, outan, outas, oton. R. *cabrot*.

CABROUTEJA, CRABOTEJA (g.), v. n. Chevroter, trembloter en chantant, v. *cabreta, chabréula*. R. *cabroto*.

CABRUNO, CHABRUNO (a.), **CABRUN, CABRIN** (rom. *cabru*, cat. port. *cabrum*, esp. *cabruno*, lat. *caprinus, ina*), s. La race des chèvres, les chèvres en général, v. *cabriho*.

Ai douge trentaniè de superbo cabruno.

J.-F. ROUX.
Garda lei fedo dins la prado
O la cabruno dins lei pin.

A. CROUSILLAT.
Ame, tout en boufant dins la gaio sibletto,
De veïre sauteja lou cabrun fouligaud.

ID.

R. *cabro*,

Cabucèl, cabucèu, cabucela, cabucello, v. curbecèu, curbecela, curbecello; cabudèu, cabudela, v. cabedèu, cabedela; cabudiero, v. cabediero.

CABUÈRNI, CABURNI, CHABURNI, CABURN, CHABOR (for.), s. m. Toux opiniâtre des enfants, gros rhume, coqueluche, dans les Alpes, v. *coucoulucho, mouquet*. R. *cabrun*.

Cabuno, v. cabano.

CABURLAT, s. m. Têtard de grenouille, en Gascogne, v. *caboussolo, testut*. R. *capurlat*.

CABUS, CHABUS (a.), **CAPUS** (l.), (it. *capuccio*, petite tête), s. m. Plongeon, action de plonger, de se précipiter la tête la première, v. *cabusset*; provin, sarment de vigne couché en terre, v. *couchadis, proubaino, rebosto, soumèisso*.

Faire lou cabus, plonger; *teni lou cabus*, retenir son souffle; garder rancune; *lou sang m'a fa cabus*, mon sang s'est boulevé d'émotion; *faire de cabus*, provigner; *dou tèm di cabus, quouro que vèngon li cabus*, à l'époque des provins, dans le dernier quartier de la lune de mars; *vai fuma 'n cabus*, va te faire pendre.

En prenènt vanc pèr faire moun cabus.
A. BIGOT.

Jamai de ma vido
Noun farai pas plus
Que planta de vigno,
Faire de cabus.

CH. POP.

Cabusses, plur. lang. de *cabus*. R. *cabussa*.
CABUS, CHABUS (a.), **CAPUS** (l.), **USSO** (rom. *caputz*, it. *capuccio*), adj. Pommé, ée, v. *bougnaru*; fou, olle, en Limousin, v. *bau, fòu*; Cabus, Cabuit, noms de fam. mérid.

Caulet cabus, cau cabus, chou cabus; *lachugo cabusso*, laitue pommée. R. *cap*.

CABUSSA, CABOUSSA (rouerg.), **CAPUSSA** (querc.), **CAVUSSA** (Hérault), (rom. *cabussar, acabussar, accabustar*, cat. *cabussar, capbussar*, b. lat. *accabussare*), v. n. et a. Plonger, tomber la tête la première, v. *souta*; succomber, échouer, mourir, v. *debana*; jeter à l'eau, précipiter, culbuter, v. *coulouma*; étendre mort, v. *esterni*; provigner un cep, marcotter, v. *margouta, proubagina, soumeissa*; inhumér, enterrer, v. *aclapa, enterra*.

Cabussa 'n sòu, plonger pour aller chercher un sou au fond de l'eau; *cabussa de novè*, publier les bans d'un mariage; *lou soulèu cabusso*, le soleil se couche.

Regardavian cabussa li granouio.

L. ROUMIEUX.

SE CABUSSA, v. r. Se plonger, se précipiter, v. *debaussa*; se purifier, en parlant des femmes juives.

CABUSSA, CABUSSAT (l. g.), ADO, part. Plongé, précipité, provigné, ée. R. *cabesso, cabosso*.

CABUSSA, v. n. Pommer, en parlant des choux, v. *bougnouna, pouma*. R. *cabus 2*.

CABUSSADO, s. f. Plongée, action de plonger ou de se plonger; cérémonie que pratiquent les femmes juives, après leur menstruation et avant de cohabiter avec leur mari, et qui consiste à se plonger dans l'eau jusqu'au cou et à y tremper ensuite trois fois la tête, v. *amourraduro*; immersion dans la mer, supplice qu'on infligeait autrefois à Marseille aux blasphémateurs, au moyen d'un panier et d'une poulie; provin de vigne, v. *cabus*; culbute, revers, ruine, v. *revirado*.

Oh! la tristo cabussado!

F. GRAS.

Lou tap
Fasènt un pau de cabussado.
P. FÉLIX.

R. *cabussa*.

CABUSSAIO, CAPUSSALHO (l.), s. f. Choux cabus, qu'on vend avant leur maturité, v. *caulho*.

Aquelo marchando vènd pas que de capussalho.

L. BOUCOIRAN.

R. *cabus 2*.

CABUSSAIRE, ARELLO, AIRIS, AIRO (cat. *cabussador*), s. et adj. Plongeur, euse, v. *mourgoun, soutaire*; celui, celle qui précipite ou se précipite, celui qui provigne.

Teni l'alen coume un cabussaire, garder le silence.

Li cabussaire lou pesquèron.

CALENDAU.

R. *cabussa*.

CABUSSAIRE, s. m. Plongeon, oiseau de marais. On désigne principalement par ce nom: l'imbrin, *colymbus glacialis* (Lin.), qu'on appelle *grand cabussaire*; le lumme, *colymbus arcticus* (Lin.), et le plongeon à gorge, *colymbus septentrionalis* (Gm.), v. *margoui*. R. *cabussaire 1*.

CABUSSAMEN (cat. *cabussament*), s. m. Action de plonger, de provigner, v. *cabus*. R. *cabussa*.

CABUSSAT, s. m. Provin, en Rouergue, v. *cabus, couchadis*.

Pèr fa de cabussats causissès lous pus bèls.

C. PEYROT.

R. *cabussa*.

CABUSSAU, CABUSSAL (l.), **CABUSSOU** (Hérault), s. m. Castagneux, grèbe de rivière, oiseau, v. *castagnous, pitret*; provin, en Languedoc, v. *cabus*; pour tortillon, v. *cabessau*.

Lou lutrat cabussou

Que se trufò tant dou cassaire.

A. LANGLADE.

R. *cabussa*.

CABUSSEJA, v. n. Faire des plongeurs, plonger et replonger, v. *cabussa*.

Dins l'escumo di peirolò

Cabussejon li coucoun.

T. AUBANEL.

R. *cabus*.

Cabussèl, cabussèu, v. curbecèu; cabussela, cabusseleto, v. curbecela, curbeceteleto.

CABUSSELLO, s. f. Couvercle, v. *curbecello* plus correct.

Faire cabussello, plonger, sombrer, à Marseille. R. *cabus*.

CABUSSET, CAPUSSET (querc.), **CAPUCHET** (g.), **CABESSUT, CABUSSUT** (rh.), s. m. Plongeon, action de plonger, culbute, v. *soutoun*; râle d'eau, oiseau, v. *bè-rouge, rasclèt*; castagneux, oiseau, v. *cabussau*; provin de vigne, v. *cabus, cabussat*.

Faire lou cabusset, faire le plongeon.

Fa trento cabussets dins l'aigo-ros que cour.

P. GOUDELIN.

Dins la mar fau de cabusset.

C. BLAZE.

Es egal, dins l'aigo prioundo

Va faire un autre cabusset

E n'engoullira prou, s'a set.

G. AZAÏS.

R. *cabus*.

CABUSSETO, s. f. Action de plonger, v. *cabusset*.

De-cabusseto, en plongeant.

Dou ribas faire cabusseto.

P. GIÈRA.

E crese, sus bono resoun,

Que de mi rimo lou moulloun

S'envai faire la cabusseto.

H. MOREL.

R. *cabus 1*.

CABUSSIÈ, CABUSSIÈ (l.), **IERO, IÈIRO**, adj. Qui a l'habitude de plonger, qui aime à plonger, v. *cabussaire*.

Bouis-cabussiè, espèce de canard sauvage, v. *bouis*; *fouco-cabussiero*, macroule, macreuse. R. *cabus 1*.

CABUSSIERO, CABUSSIÈRO (l.), s. f. Long filet qu'on tend entre le fond et la surface de l'eau, pour la chasse aux macreuses, v. *auce-liero*.

Gardas-vous de la cabussièro.

A. LANGLADE.

R. *cabussiè*.

CABUSSO, s. f. Tête de chou, dans les Alpes, v. *poumo*. R. *cabus 2*.

Cabussolo, v. caboussolo.

CABUSSOUN, CABUSSOU (l.), **CABISSOU** (rouerg.), s. m. Petit plongeon; on donne ce nom à divers oiseaux aquatiques du genre grèbe: au grèbe huppé, *podiceps cristatus* (Lath.), v. *plauco*; au jou gris, *podiceps rubricollis* (Lath.); au jou cornu, *podiceps cornutus* (Lath.); et au jou oreillard, *podiceps auritus* (Lath.), v. *fumat, traugno*; provin, v. *cabusset*. R. *cabus 1*.

CABUSSOUNA, CABISSOUNA (rouerg.), v. a. Provigner, v. *cabussa* plus usité. R. *cabussoun*.

CABUSSOUS, s. m. Chou pommé, en Languedoc, v. *cabus*. R. *cabus 2*.

Cabustre, v. cabestre.

CACA, COCÒ, s. m. Espèce de cigale plus petite que la commune, v. *carcassou, cigaloun, cigalet*. R. onomatopée.

CACA, s. f. t. enfantin. Châtaigne, noix, amande, noisette, en Dauphiné et Vivarais, v. *caco 2*.

Li dounaren sa soupeto,

De cacas au faudalou.

CH. POP.

R. *cacau, castagno*.

CACABON, s. m. Pâté d'encre, dans l'Isère, v. *bòchi, engorg, porc*. R. *cacai*.

Cacaco, v. caco; cacafounié, v. cacoufounié; cacagnò, v. coucoun.

CACAI, CACA (lim. viv.), **CACAN** (g.), s. m. t. enfantin. Caca, cas, ordure, v. *caco, cago, gnogno*; ignorant, inepte, v. *bestiari*.

Faire cacai, faire caca, chier; *es de cacai*, c'est sale; *bèh! de cacai*, fi! de l'ordure. R. *caco*.

CACAI, CACALHO (g.), **CACALHE** (h.), s. f. Ordure, crotte, v. *boudro, pourcariè*. R. *caco*.

Cacal, v. cacau.

CACALA (gr. *καχλαλαειν*), v. n. Rire aux éclats, v. *bascala, esclaf*.